



Godina I - Broj 23

Četvrtak, 24. decembar 1992.
SARAJEVO

Za svaki broj posebno se
utvrđuje cijena
Žiro-račun 10100-603-1396

544

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. i 4. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 23. decembra 1992. godine, donosi

UREDBU

SA ZAKONSKOM SNAGOM O OBUSTAVI OD
PRIMJENE STAVA 1. TAČKE 1. AMANDMANA
LXXIII NA USTAV REPUBLIKE BOSNE I
HERCEGOVINE

Član 1.

Za vrijeme ratnog stanja odredba tačke 1. stava 1. Amandmana LXXIII na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, obustavlja se od primjene.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1396/92
23. decembra 1992. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

545

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. i 4. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine i Uredbe sa zakonskom snagom o obustavi od primjene stava 1. tačke 1. Amandmana LXXIII na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 23. decembra 1992. godine, donosi

UREDBU

SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA I DOPUNI
ZAKONA O IZBORU I OPOZIVU ČLANOVA
PREDSJEDNIŠTVA REPUBLIKE BOSNE I
HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o izboru i opozivu članova Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list SRBiH", br. 29/90 i 28/90) i ("Službeni list RBiH", broj 2/92), u članu 1. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi: "članove Predsjedništva

RBiH za vrijeme ratnog stanja bira Skupština Republike Bosne i Hercegovine".

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 2.

Za vrijeme ratnog stanja ne primjenjuju se odredbe: čl. 5, st. 4. i 5. čl. 6, članovi 7. do 12. i čl. 15. i 16. Zakona o izboru i opozivu članova Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Postupak predlaganja i utvrđivanja kandidata za članove Predsjedništva RBiH i izbora članova Predsjedništva RBiH vrši se uz shodnu primjenu Poslovnika Skupštine Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list SRBiH", br. 8/91 i 32/92).

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1397/92
24. decembra 1992. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

546

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU

SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O VLADI REPUBLIKE BOSNE
I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o Vladi Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list SRBiH", broj 33/90 i "Službeni list RBiH", br. 4/92 i 19/92) u članu 7. alineja 3. mijenja se i glasi:

"- 17 članova Vlade iz čijeg reda se imenuju ministri koji će rukovoditi pojedinim ministarstvima".

Član 2.

Član 21a. mijenja se i glasi:

"Za vrijeme ratnog stanja Vlada može raditi u užem sastavu.

U slučaju iz stava 1. ovog člana, zavisno od pitanja koje se razmatra, predsjednik Vlade određuje uži sastav Vlade u koji ulaze predsjednik i šest članova Vlade iz sastava potpredsjednika i članova Vlade - ministara."

Član 3.

U članu 21b. riječ "prisustvuje" zamjenjuje se riječju "učestvuje".

Član 4.

Član 21c. mijenja se i glasi:

"Predsjednik odnosno potpredsjednik Vlade koji zamjenjuje predsjednika Vlade može u slučajevima iz člana 2. ove uredbe sazvati uži sastav Vlade radi donošenja odgovarajućih odluka, odnosno zauzimanja određenog stava".

Član 5.

U tekstu Zakona o Vladi Republike Bosne i Hercegovine riječi: "Vlada RBiH" u različitim padežima zamjenjuju se riječju "Vlada" u odgovarajućem padežu.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1378/92

Predsjednik

22. decembra 1992. godine
Sarajevo

Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

547

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU

SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE SA ZAKONSKOM SNAGOM O ORGANIZACIJI REPUBLIČKE UPRAVE

Član 1.

U Uredbi sa zakonskom snagom o organizaciji republičke uprave ("Službeni list RBiH", broj 18/92) u članu 4. tačka 8. mijenja se i glasi:

"8. Ministarstvo poljoprivrede, prehrambene industrije i vodoprivrede".

Tačka 10. briše se.

Iza dosadašnje tačke 17, koja postaje tačka 16. dodaje se nova tačka 17, koja glasi:

"17. Ministarstvo informisanja - Ministarstvo informiranja"

Dosadašnje tač. 11. do 16. postaju tač. 10. do 15.

Član 2.

Član 12. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo poljoprivrede, prehrambene industrije i vodoprivrede vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: unapređivanje poljoprivredne proizvodnje; zaštitu i korištenje poljoprivrednog zemljišta; zaštitu poljoprivrednog bilja od bolesti, štetočina korova; proizvodnju, doradu i promet sjemena poljoprivrednog bilja; proizvodnju i promet sadnog materijala voćaka, vinove loze i ukrasnih biljaka; unapređivanje prehrambene industrije proizvodnjom

prehrambenih proizvoda, pića, stočne hrane, proizvodnjom i preradom duhana; stočarstvo, voćarstvo i ribarstvo; organizaciju i rad veterinarskih ustanova i razvoj veterinarskih djelatnosti; zdravstvenu zaštitu životinja; kontrolu zdravstvene ispravnosti namirnica životinjskog porijekla, stočne hrane i vode za potrebe farme; kontrolu proizvodnje i predmeta lijekova koji se upotrebljavaju u veterinarstvu i sredstva za tretiranje i zaštitu bilja; davanje veterinarske saglasnosti za izgradnju objekata za proizvodnju i promet životinja i namirnica i životinjskog porijekla; gazdovanje vodama; zaštitu od štetnog djelovanja voda; zaštitu voda od zagađivanja; upotrebu i korištenje voda; uslove i način obavljanja vodoprivredne djelatnosti; usmjeravanje dugoročnog razvoja gazdovanja vodoprivrede u svrhu unapređenja vodnog režima i optimalnog gazdovanja vodama; zaštitu i razvoj vodnog resursa; odnose sa inostranstvom u oblasti poljoprivrede, prehrambene industrije i vodoprivrede; inspekcijски nadzor u oblasti poljoprivrede, veterinarstva, ribarstva i vodoprivrede; davanje koncesija stranim licima i razmjene intelektualnih usluga sa inostranstvom iz djelatnosti ovog ministarstva.

Član 3.

Član 14. briše se.

Član 4.

U članu 19. u osamnaestom redu riječi: "informacionu i informativnu djelatnost" brišu se.

Član 5.

Iza člana 21. dodaje se novi član 21. a, koji glasi:

Član 21. a

Ministarstvo informisanja - Ministarstvo informiranja vrši upravne i druge stručne poslove koji se odnose na razvoj i funkcionisanje sistema informisanja u Republici; sprovođenje zakona i drugih propisa u ovoj oblasti putem radio televizije, novinsko-izdavačkih preduzeća, filma, kao i drugih oblika javnog informiranja; organizovanje i funkcionisanje javnih preduzeća u oblasti javnog informisanja koje je osnovala Republika, te nadzor nad njihovim radom poslovanja; informativno-propagandnu djelatnost prema inostranstvu; djelatnost stranih informativnih ustanova, stranih sredstava javnog informisanja, dopisništva i stranih dopisnika u Republici; praćenje djelatnosti stranih sredstava javnog informisanja koje se odnose na Republiku; uvoz stranih javnih glasila i izvoz domaćih glasila u inostranstvo; praćenje razvoja informativne djelatnosti u Republici; saopštavanje inostranoj javnosti, iseljentištvu i radnicima na privremenom radu u inostranstvu, o političkom, ekonomskom, kulturnom i drugom razvoju Republike; saopštavanje javnosti o radu Skupštine Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Vlade Republike Bosne i Hercegovine i drugih republičkih organa, vršenje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost zakonom i drugim propisom.

Član 6.

Danom stupanja na snagu ove uredbe ukida se i prestaje sa radom Ministarstvo vodoprivrede.

Član 7.

Danom stupanja na snagu ove uredbe počinju da rade sa položajem i djelokrugom utvrđenim ovom uredbom:

1. Ministarstvo poljoprivrede, prehrambene industrije i vodoprivrede,
2. Ministarstvo informisanja-Ministarstvo informiranja.

Član 8.

Ministarstvo poljoprivrede, prehrambene industrije i vodo-privrede preuzima po potrebi radnike ukinutog Ministarstva vodoprivrede koji su se na dan stupanja ove uredbe zatekli u radnom odnosu kod ukinutog ministarstva.

Član 9.

Opremu, inventar i druge stvari, arhivu, akte, predmete i drugu dokumentaciju i sredstva za rad ukinutog ministarstva vodoprivrede preuzima Ministarstvo poljoprivrede, prehrambene industrije i vodoprivrede, istovremeno sa preuzimanjem poslova i radnika ukinutog Ministarstva vodoprivrede.

Član 10.

Ministarstvo informisanja preuzima po potrebi radnike koji su se na dan stupanja na snagu ove uredbe zatekli u radnom odnosu u Novinskoj agenciji Bosne i Hercegovine BH press, Međunarodnom press-centru i Uredu za informisanje.

Opremu, inventar i druge stvari, kao i sredstva za rad Novinske agencije Bosne i Hercegovine BH pressa, Međunarodnog press-centra i Ureda za informisanje preuzima Ministarstvo informisanja.

Član 11.

Funkcioneri koji rukovode ministarstvima iz člana 7. ove uredbe donijeće odnosno uskladiće sa odredbama ove uredbe pravilnike o unutrašnjoj organizaciji u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Član 12.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju da važe:

- Uredba o Međunarodnom press centru Republike Bosne i Hercegovine ("Službeni list RBiH", broj 2/92) i
- Uredba o Uredu za informisanje ("Službeni list RBiH", broj 8/92).

Član 13.

Danom stupanja ove uredbe razrješavaju se dužnosti funkcioneri i njihovi zamjenici iz službi iz člana 12. ove uredbe.

Član 14.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1379/92
22. decembra 1992. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

548

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU

SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE SA ZAKONSKOM SNAGOM O PRIMJENI ZAKONA O IZVRŠENJU KRIVIČNIH I PREKRŠAJNIH SANKCIJA ZA VRIJEME NEPOSREDNE RATNE OPASNOSTI ILI ZA VRIJEME RATNOG STANJA

Član 1.

U Uredbi sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja ("Službeni list

RBiH", broj 6/92), u članu 2. iza riječi "zakonom", dodaju se riječi: "ili odlukom skupštine opštine".

Član 2.

U članu 3. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:

"Ako zbog ratnih okolnosti osuđeno lice ne može biti upućeno na izdržavanje kazne zatvora prema odredbama stava 1. ovog člana, uputiće se na izdržavanje u najbližu kazneno-popravnu organizaciju.

Po prestanku okolnosti iz stava 2. ovog člana osuđeno lice odmah će uputiti na izdržavanje preostalog dijela kazne u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Član 3.

U članu 25. iza riječi "drugu" dodaju se riječi: "nepokretnu i", a iza riječi "imovinu" riječi: "privrednu djelatnost".

PR broj 1386/92
21. decembra 1992. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

549

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU

SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE SA ZAKONSKOM SNAGOM OKRUŽNIM VOJNIM SUDOVIMA

Član 1.

U Uredbi sa zakonskom snagom o okružnim vojnim sudovima ("Službeni list RBiH", broj 12/92), iza člana 5. dodaje se novi član 5a, koji glasi:

"Ako zbog ratnih okolnosti okružni vojni sud nije u mogućnosti da vrši sudsku funkciju na cijelom ili dijelu područja za koje je osnovan, sudsku funkciju će vršiti najbliži okružni vojni sud koji je, u tim okolnostima, u mogućnosti da funkciju vrši.

Član 2.

U članu 7. stav 1. mijenjaju se alineje 2, 6. i 7. i glase:

- za djela iz čl. 118, 119, 120. i 121;
- za djelo iz člana 125. ako je upravljeno protiv vojnog objekta ili drugog objekta od značaja za odbranu;
- za djela iz čl. 126. i 127. ako su u pitanju vojni objekti ili drugi objekti od značaja za odbranu".

Član 3.

U članu 26. mijenja se stav 1. i glasi:

"Za suđenje vojnom licu i civilnom licu iz člana 7. ove uredbe, mjesno je nadležan okružni vojni sud na čijem je području učinjeno ili pokušano krivično djelo".

Član 4.

U članu 37. iza stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

"Propise o materijalno-finansijskom poslovanju okružnih vojnih sudova i naknadi troškova krivičnog postupka pred okružnim vojnim sudovima donosi ministar odbrane".

Dosadašnji st. 3, 4. i 5. postaju st. 4, 5. i 6.

Član 5.

U članu 38. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Rješenja licima koja se raspoređuju na radnu i vojnu obavezu u okružne vojne sudove donosi ministar odbrane".

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1377/92
21. decembra 1992. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

550

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU

SA ZAKONSKOM SNAGOM O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE SA ZAKONSKOM SNAGOM O OKRUŽNOM VOJNOM TUŽILAŠTVU

Član 1.

U Uredbi sa zakonskom snagom o okružnom vojnom tužilaštvu ("Službeni list RBiH", broj 12/92) u članu 16. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Propise o materijalno-fnansijskom poslovanju okružnih vojnih tužilaštava donosi ministar odbrane".

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 2.

U članu 17. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Rješenja licima koja se raspoređuju na radnu i vojnu obavezu u okružna vojna tužilaštva donosi ministar odbrane".

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1376/92
21. decembra 1992. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

551

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU

SA ZAKONSKOM SNAGOM O PRODAJI ROBE ZA STRANA SREDSTVA PLAĆANJA

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se uslovi i postupak za otvaranje prodavnica za prodaju robe strane i domaće proizvodnje za strana sredstva plaćanja domaćim i stranim licima (u daljem tekstu: prodavnica), mjere carinskog i inspekcijanskog nadzora nad prodavnicama i način i uslovi prodaje robe u prodavnicama.

Član 2.

Prodavnice mogu otvarati preduzeća i druga pravna lica upisana u sudski registar za obavljanje poslova spoljno-trgovinskog prometa i upisana u jedinstvenu evidenciju preduzeća

upisanih u sudski registar za vršenje spoljnotrgovinskog prometa (u daljem tekstu: vlasnik prodavnice).

Prodavnice može otvarati i Direkcija Republike Bosne i Hercegovine za robne rezerve.

Zahtjev za otvaranje prodavnice vlasnik prodavnice podnosi carinarnici nadležnoj prema mjestu u kojem se otvara prodavnica (u daljem tekstu: carinarnica).

Uz zahtjev za otvaranje prodavnice podnosi se ovjeren izvod iz registra nadležnog suda i rješenje o upisu u jedinstvenu evidenciju, preduzeća upisanih u sudski registar za vršenje spoljnotrgovinskog prometa, koji se vodi kod nadležnog republičkog organa uprave, ugovor o zakupu prostorija ili dokaz o vlasništvu na prostorijama, rješenje o ispunjavanju tehničkih uslova za promet robe na malo, ugovor sa poslovnim bankom o otvaranju posebnog deviznog računa i odobrenje Narodne banke Bosne i Hercegovine za vršenje naplate u stranim sredstvima plaćanja.

Član 3.

Carinarnica je dužna da, u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva iz člana 2. ove uredbe, rješenjem utvrdi da li podnosilac zahtjeva ispunjava propisane uslove za otvaranje prodavnice.

Na rješenje iz stava 1. ovog člana podnosilac zahtjeva ima pravo žalbe Upravi carina Republike Bosne i Hercegovine.

Ukoliko carinarnica, u roku iz stava 1. ovog člana ne donese rješenje, vlasnik prodavnice može otpočeti sa radom.

Vlasnik prodavnice dužan je da otpočne sa radom u roku od 30 dana od dana prijema rješenja iz stava 1. ovog člana, odnosno u roku od 30 dana od dana isteka roka iz stava 1. ovog člana.

Član 4.

Roba koja se prodaje u prodavnicama za strana sredstva plaćanja ne podliježe plaćanju carine, carinskih i drugih uvoznih dažbina i poreza na promet proizvoda.

Na promet robe iz stava 1. ovog člana plaća se ratni porez na prodaju robe za strana sredstva plaćanja (u daljem tekstu: ratni porez).

Član 5.

Prodavnice se mogu otvarati u objektima koji ispunjavaju propisane tehničke uslove za obavljanje prometa robe na malo i koji imaju odobrenje za upotrebu u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 9/87, 23/88, 24/88, 10/90, 14/90, 15/90 i 14/91).

Pod prodavnicom se podrazumijeva i benzinska pumpa, pri čemu se uspostavlja carinski nadzor nad zaprimljenom robom i nadzor nad stanjem broječanika (dupleksa i simpleksa) benzinske pumpe.

Član 6.

U prodavnici se ne mogu prodavati:

- naoružanje i municija (izuzev sportskog i lovačkog);
- opojne droge;
- lijekovi, izuzev ako Ministarstvo zdravlja izda uvjerenje da prodavnica ispunjava propisane uslove za vršenje prometa lijekova i dozvolu da se određeni lijekovi mogu prodavati u prodavnici;
- ugali, ogrevno drvo i derivati nafte namijenjeni za loženje u domaćinstvu;
- sistemi sredstava veza, izuzev ako Ministarstvo saobraćaja i veza izda dozvolu za njihovu prodaju;
- građevinski materijal, izuzev ako Ministarstvo prostornog uređenja, građevinarstva i zaštite okoline izda dozvolu za njihovu prodaju.

Član 7.

Vlasnik prodavnice prodaje robu na malo stranim i domaćim fizičkim licima za strana sredstva plaćanja, pod kojim se u smislu ove uredbe podrazumijeva efektivni strani novac i čekovi inozemnih banaka u konvertibilnoj valuti.

Član 8.

Cijena robe u prodavnicama formira se na osnovu obračuna sljedećih elemenata:

1. vrijednost robe prijavljene carinarnici, odnosno vrijednosti robe koja se plaća dobavljaču;
2. slobodno obrazovane marže vlasnika prodavnice;
3. ratnog poreza koji se obračunava na poresku osnovicu koju čine iznosi iz tač. 1. i 2. ovog člana, po propisanim stopama poreza na promet proizvoda, s tim da za proizvode koji su oslobođeni poreza na promet proizvoda i za koje su propisane zbirne stope poreza na promet proizvoda niže od 10%, stopa ratnog poreza iznosi 10%.

Član 9.

Efektivni strani novac i čekovi inozemnih banaka ostvareni prodajom robe, po umanjenju ratnog poreza, uplaćuju se ovlaštenoj banci istog, a najkasnije narednog radnog dana od dana naplate, i to posebno za robu domaće, a posebno za robu strane proizvodnje.

Član 10.

Ratni porez uplaćuje se u efektivnom stranom novcu kod poslovne banke istog, a najkasnije narednog dana od dana naplate.

Prikupljena sredstva, iz stava 1. ovog člana, poslovne banke dekadno transferiraju na račun Narodne banke Bosne i Hercegovine u inozemstvu.

Član 11.

Sredstva iz člana 10. stav 1. ove uredbe prihod su republičkog budžeta.

Vlada Republike Bosne i Hercegovine odlučuju o korištenju sredstava iz člana 10. ove uredbe.

Član 12.

Strana sredstva plaćanja ostvarena prodajom robe, uplaćuju se ovlaštenoj banci istog, a najkasnije narednog radnog dana od dana naplate.

Strana sredstva plaćanja ostvarena prodajom robe strane proizvodnje, a u skladu sa ugovorom koji je vlasnik prodavnice zaključio sa stranim licem, ovlaštena banka evidentira na posebnom deviznom računu samo iznos koji se plaća stranom licu (dobavljaču). Razliku u cijeni na ime pokrića troškova prodaje robe vlasniku prodavnice ovlaštena banka isplaćuje dinarsku protuvrijednost.

Za strana sredstva plaćanja ostvarena prodajom robe domaće proizvodnje, ovlaštena banka, po rasporedu dostavljenom od vlasnika prodavnice, isplaćuje dinarsku protuvrijednost firmama čija je roba prodana.

Za strana sredstva plaćanja ostvarena po osnovu slobodno formirane marže, ovlaštena banka vlasniku prodavnice isplaćuje dinarsku protuvrijednost.

Po osnovu ostvarenih sredstava iz st. 2, 3. i 4. ovog člana ostvaruju se devizna prava na plaćanje, s tim da ne podliježu ograničenjima propisanim Odlukom o uvođenju prioriteta u svim plaćanjima prema inostranstvu ("Službeni list RBiH", broj 10/92), ukoliko se devizna prava koriste za plaćanje prema inostranstvu radi nabavke roba za prodaju u prodavnici.

Član 13.

Promjena vrijednosti robe po kojoj se roba smješta u prodavnicu i promjena vrijednosti robe po kojoj se roba prodaje, može se vršiti samo uz prethodnu saglasnost carinarnice.

Član 14.

U prodavnici se mora nalaziti sljedeća dokumentacija:

- faktura dobavljača;
- uredna carinska dokumentacija;
- kalkulacija cijena za odnosnu robu prema odgovarajućem carinskom dokumentu i originalnoj fakturi dobavljača;
- kopije izdatih računa za prodatu robu i dnevne specifikacije prodaje izražene u stranom novcu.

Član 15.

Vlasnik prodavnice dužan je svakih sedam dana dostavljati carinarnici izvještaje o prodatoj robi i sredstvima u stranom novcu.

Izvještaj iz stava 1. ovog člana sačinjava se na osnovu kopija izdatih računa o prodatoj robi.

Vlasnik prodavnice i lice koje on ovlasti, na osnovu izvještaja iz stava 1. ovog člana, podnosi zahtjev carinarnici razduženje privremeno uvezene robe.

Član 16.

Nadzor nad sprovođenjem ove uredbe vrše republički opštinski organi uprave nadležni za poslove tržišne, poreske i devizne inspekcije, svaki u okviru svoje nadležnosti.

Član 17.

Novčanom kaznom od petorostrukog do petnaestorostrukog iznosa vrijednosti robe, ostvarene cijene prodajom robe, odnosno neuplaćenog ratnog poreza, kazniće se za privredni prestup vlasnik prodavnice:

1. ako na prodatu robu ne uplati ratni porez (član 4. stav 2);
2. ako se u prodavnici nađe roba koja se ne može prodavati (član 6);
3. ako formira cijenu robe na osnovu obračuna elemenata koji nisu predviđeni u članu 8. ove uredbe;
4. ako efektivni strani novac i čekove inozemnih banaka ostvarene prodajom robe ne uplati istog, a najkasnije narednog dana ovlaštenoj banci (član 9);
5. ako obračunati i naplaćeni ratni porez ne uplati u efektivnom stranom novcu istog, a najkasnije narednog radnog dana na posebno otvoreni račun kod Narodne banke Bosne i Hercegovine (član 10. stav 1);
6. ako izvrši promjenu vrijednosti robe bez saglasnosti carinarnice (član 13).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara.

Ako se vlasnik prodavnice ponovo osudi za privredni prestup iz stava 1. ovog člana može mu se izreći zaštitna mjera zabrana bavljenja određenom privrednom djelatnošću za vrijeme od šest mjeseci do pet godina.

Član 18.

Ako vlasnik prodavnice postupi suprotno odredbama člana 10. stav 2. i člana 14. ove uredbe, roba i predmeti za koju ne postoji uredna dokumentacija i evidencija, mogu se privremeno oduzeti do konačne odluke nadležnog suda.

Član 19.

Novčanom kaznom od 10.000 do 120.000 dinara kazniće se za prekršaj vlasnik prodavnice:

1. ako za svaku prodavnicu posebno se obezbijedi dnevnu evidenciju o prodatim proizvodima po stopama ratnog poreza (član 10. st. 2);

2. ako ne sačini i ne podnese mjesečni ili godišnji obračun ratnog poreza u rokovima predviđenim u članu 10. stav 3. ove uredbe;

3. ako se u prodavnici ne nalazi dokumentacija propisana u članu 14. ove uredbe;

4. ako ne sačini i ne dostavi carinarnici izvještaj o prodatoj robi i primljenim sredstvima u stranom novcu svakih sedam dana (član 15. stav 1).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 25.000 dinara.

Član 20.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1387/92
21. decembra 1992. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

552

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU

SA ZAKONSKOM SNAGOM O
TERMOENERGETSKOJ INSPEKCIJI

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se inspeksijski nadzor nad izvršavanjem zakona, drugih propisa, standarda, tehničkih normativ i opštih akata kod proizvođača i korisnika stabilnih i pokretnih postrojenja: parnih, vrelovodnih i uljnih kotlova, pregrijača pare i zagrijača vode, postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom vodenih i drugih para, vrele vode i pregrijanih tečnosti, komprimiranih, tečnih i pod pritiskom rastvorenih plinova, postrojenja i uređaja magistralnih naftovoda i visokotlačnih plinovoda sa stanicama (u daljem tekstu: termoelektroenergetski postrojenja, uređaji i posude pod pritiskom) u Republici Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Republika).

Inspeksijski nadzor iz stava 1. ovog člana vrši se u postupku planiranja, projektovanja, proizvodnje, izgradnje, rekonstrukcije, upotrebe i održavanja termoelektroenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom radi ocjene njihove tehničke ispravnosti, pogonske sigurnosti i tehničke ekonomičnosti.

Član 2.

Inspeksijski nadzor iz člana 1. ove uredbe vrše opštinski i republički organi uprave nadležni za poslove termoelektroenergetske inspekcije, u skladu sa Zakonom o državnoj upravi - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 8/90, 22/90, 10/91 i 14/91 i "Službeni list RBiH", br. 4/92 i 6/92) i ovom uredbom, ako posebnim propisima taj nadzor nije stavljen u nadležnost drugih organa.

Dvije ili više opština mogu organizovati zajedničko vršenje inspeksijskog nadzora iz svog djelokruga.

Član 3.

Poslove termoelektroenergetske inspekcije u Republici vrše opštinski i republički termoelektroenergetski inspektori (u daljem tekstu: inspektor).

Za republičkog termoelektroenergetskog inspektora (u daljem tekstu: republički inspektor) može se postaviti diplomirani mašinski inženjer sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje pet godina na poslovima projektovanja, proizvodnje - ugradnje ili eksploatacije termoelektroenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom.

Za opštinskog termoelektroenergetskog inspektora (u daljem tekstu: opštinski inspektor) može se postaviti diplomirani mašinski inženjer sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje tri godine na poslovima proizvodnje - ugradnje ili eksploatacije termoelektroenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom.

Član 4.

Opštinski inspektor vrši sve poslove inspeksijskog nadzora iz člana 1. ove uredbe, osim poslova koji su stavljeni u nadležnost republičkom inspektoru.

Član 5.

Republički inspektor vrši poslove inspeksijskog nadzora iz člana 1. ove uredbe koji se odnose na:

- postrojenja parnih, vrelovodnih i uljnih kotlova projektovanog nominalnog toplotnog učinka 15 MW i više;
- termoelektroenergetski postrojenja, uređaje i posude pod pritiskom termoelektroenergetskih i energana ukupne nominalne snage generatora 1,5 MW i više;
- postrojenja i uređaje u naftnoj i petrohemijskoj industriji;
- skladišne rezervoare za tečne plinove ukupnog volumena 30 m³ i više;
- postrojenja i uređaje stanica magistralnih naftovoda i visokotlačnih plinovoda.

Republički inspektor može vršiti neposredan inspeksijski nadzor iz nadležnosti opštinskog inspektora kada je neophodno da se preduzmu hitne mjere u cilju obezbjeđenja izvršenja zakona, drugih propisa i opštih akata, kao i radi ostvarivanja uvida u stanje i probleme u ovoj oblasti.

Republički inspektor vrši i druge poslove utvrđene zakonom.

Član 6.

Investitor je dužan u postupku pribavljanja rješenja o odobrenju za gradnju dostaviti projektnu dokumentaciju nadležnom organu termoelektroenergetske inspekcije radi ocjene o njenoj usklađenosti sa zahtjevima iz ove uredbe.

Korisnik, odnosno investitor dužan je, u roku od 15 dana prije početka radova, obavijestiti Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije, o namjeravanoj ugradnji novih i rekonstrukciji postojećih ili trajnom stavljanju van pogona termoelektroenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom iz člana 4. ove uredbe.

Obavijest iz stava 2. ovog člana, između ostalog, obavezno sadrži: opis planiranih radova i osnovne tehničke karakteristike novih, odnosno uzroka trajnog stavljanja van pogona postojećih termoelektroenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom.

Za ostala termoelektroenergetski postrojenja, uređaje i posude pod pritiskom, korisnik, odnosno investitor podnosi obavijest nadležnom opštinskom organu na način i u rokovima utvrđenim u st. 2. i 3. ovog člana.

Član 7.

Korisnik, odnosno investitor ne može otpočeti sa korišćenjem termoeenergetskog postrojenja, uređaja i posude pod pritiskom prije izvršenog tehničkog prijema i izdavanja rješenja o upotrebi u skladu sa zakonom.

Radu komisije za tehnički prijem iz stava 1. ovog člana obavezno, po službenoj dužnosti, prisustvuje i nadležni inspektor.

Ako nadležni inspektor ocijeni da izgrađeno, odnosno ugrađeno termoeenergetsko postrojenje, uređaj ili posuda pod pritiskom ne zadovoljava uslove propisane zakonom i ovom uredbom ne može se izdati upotrebna dozvola i otpočeti sa korišćenjem, dok se ne otklone uzroci nezadovoljenja uslova.

Član 8.

Korisnik, odnosno investitor termoeenergetskog postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom dužan je da u najkraćem roku obavijesti organ uprave nadležan za poslove termoeenergetske inspekcije u slučajevima obustavljanja rada zbog oštećenja, havarije ili eksplozije, ako su ugroženi ljudski životi i okolina ili ako je zbog toga nastala veća materijalna šteta.

Član 9.

U vršenju inspeksijskog nadzora inspektor je dužan naročito da provjerava:

- da li termoeenergetsko postrojenje, uređaj ili posuda pod pritiskom, koji su izgrađeni ili ugrađeni imaju propisane isprave izdate od nadležnog organa, odobrenu tehničku dokumentaciju, odnosno da li su izgrađeni u skladu sa zakonom i drugim propisima;

- da li korisnik pravilno, po propisima i uputstvima za rad i rukovanje, upotrebljava i održava u ispravnom i bezbjednom stanju, tehničku dokumentaciju, termoeenergetsko postrojenje, uređaje i posude pod pritiskom;

- da li lica koja se bave projektovanjem izgradnjom, rukovanjem i održavanjem termoeenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom imaju propisanu stručnu spremu, sposobnost i položen stručni ispit;

- da li se uredno vode propisane knjige o radu termoeenergetskog postrojenja i uređaja i da li se redovno ovjeravaju od strane odgovornog radnika.

Pregled, ocjena i nostrifikacija tehničke dokumentacije, kao i polaganje stručnih ispita za rukovanje termoeenergetskim postrojenjima i uređajima urediće se posebnim pravilnikom koji će donijeti ministar energetike, rudarstva i industrije.

Član 11.

Inspektor ima pravo da u vršenju inspeksijskog nadzora, naredi korisniku da izvrši odgovarajuća ispitivanja u svrhu utvrđivanja tehničke ispravnosti, uzroka oštećenja ili havarije objekata iz člana 1. ove uredbe, u slučajevima kada se to na drugi način ne može utvrditi.

Član 12.

Zabranjeno je ometanje ili sprečavanje inspeksijskog nadzora na bilo koji način, naročito nasilnim metodama, upotrebom sile ili prijetnjom da će se upotrijebiti sila.

Prema okolnostima slučaja, na zahtjev termoeenergetskog inspektora, nadležni organ Ministarstva unutrašnjih poslova RBiH dužan mu je obezbijediti ličnu zaštitu i pružiti pomoć u vršenju inspeksijskog nadzora.

Član 13.

Radi otklanjanja utvrđenih nedostataka i nepravilnosti inspektor će rješenjem narediti mjere koje se moraju poduzeti u

određenom roku i odrediti rok u kojem se mora obavijestiti organ uprave nadležan za poslove termoeenergetske inspekcije o njihovom otklanjanju.

Član 14.

Inspektor ima pravo i dužnost naročito da naredi:

1. da se obustavi izgradnja termoeenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom u slučajevima:

- a) ako se radovi ne izvode prema projektnoj dokumentaciji, tehničkim propisima, standardima i normativima što može dovesti u pitanje sigurnost postrojenja, živote ljudi i prouzrokovati veće materijalne štete;

- b) ako u određenom vremenskom periodu nisu otklonjene utvrđene nepravilnosti i nedostaci.

2. da se zabrani upotreba termoeenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom ako njihov rad dovodi u opasnost život ili zdravlje ljudi i ako njihov rad može prouzrokovati veće materijalne štete.

3. da se zabrani izvođenje radova u blizini, pored, iznad ili ispod termoeenergetskog postrojenja, uređaja i posude pod pritiskom, čijim izvođenjem se ugrožava njihov pravilan rad ili dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi ili oštećenja imovine većeg stepena.

Član 15.

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se preduzeće ili drugo pravno lice za privredni prestup:

- ako ne obavijesti nadležni organ termoeenergetske inspekcije ili onemogućiti prisustvo nadležnog inspektora tehničkom prijemu, odnosno ako otpočne sa korišćenjem termoeenergetskog postrojenja, uređaja i posude pod pritiskom, suprotno ocjeni nadležnog inspektora (član 7.);

- ako ne obavijesti nadležni organ termoeenergetske inspekcije o oštećenjima, havarijama ili eksplozijama (član 8.);

- ako ne postupi po naređenju inspektora da izvrši odgovarajuća ispitivanja (član 11.);

- ako nastavi sa radom termoeenergetskog postrojenja, uređaja i posude pod pritiskom protivno naređenju inspektora (član 14.).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću, odnosno drugog pravnog lica novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara.

Član 16.

Novčanom kaznom od 60.000 do 120.000 dinara kazniće se preduzeće ili drugo pravno lice za prekršaj;

- ako ne podnese na pregled, ocjenu i nostrifikaciju tehničke dokumentacije nadležnom organu termoeenergetske inspekcije (član 10.);

- ako ne posjeduje odobrenu odgovarajuću tehničku dokumentaciju,

- ako u određenom roku ne postupi po rješenju inspektora ili ne obavijesti nadležni organ termoeenergetske inspekcije o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti i nedostataka (član 13).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se samostalni privrednik novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaje iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u preduzeću ili drugo pravno lice ili građanin novčanom kaznom od 15.000 do 25.000 dinara.

Član 17.

Odredbe ove uredbe koje se odnose na opštinske organe uprave nadležne za poslove termoeenergetske inspekcije, shodno se primjenjuju na organ uprave Grada Sarajeva nadležan za poslove termoeenergetske inspekcije.

Radi efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja inspekcijiskog nadzora, u većim industrijskim i energetske centru u Republici postaviće se republički inspektori, saglasno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva energetike, rudarstva i industrije.

Član 18.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Zakon o energetske inspekciji ("Službeni list SR BiH", broj 14/91) u dijelu koji se odnosi na inspekcijiski nadzor termoelektroenergetskih postrojenja, uređaja i posuda pod pritiskom.

Član 19.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1382/92
21. decembra 1992. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

553

Na osnovu Amandmana LI tačka 5. stav 3. na Ustav Republike Bosne i Hercegovine, Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, na prijedlog Vlade Republike Bosne i Hercegovine, donosi

UREDBU

SA ZAKONSKOM SNAGOM O ELEKTROENERGETSKOJ INSPEKCIJI

Član 1.

Ovom uredbom uređuje se inspekcijiski nadzor nad izvršenjem zakona, drugih propisa, tehničkih normativa, standarda i općih akata u postupku projektovanja, planiranja, proizvodnje, izgradnje, rekonstrukcije, korišćenja eksploatacije i održavanja elektroenergetskih objekata, instalacija, postrojenja, uređaja i opreme, radi ocjene njihove tehničke ispravnosti, pogonske sigurnosti i tehničke mogućnosti u Republici Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Republik2).

Inspekcijiski nadzor iz tačke 1. ovog člana vrši se kod proizvođača opreme, izvođača radova i korisnika elektroenergetskih objekata, postrojenja i uređaja koji sa električnim instalacijama čine tehnološku cjelinu i namijenjeni su za proizvodnju, prenos, distribuciju i korišćenje električne energije (u daljem tekstu: elektroenergetska postrojenja).

Član 2.

Inspekcijiski nadzor i člana 1. ove uredbe vrše općinski i republički organi uprave nadležni za poslove elektroenergetске inspekcije, u skladu sa Zakonom o državnoj upravi - Prečišćeni tekst ("Službeni list SR BiH", br. 8/90, 22/90, 10/91 i 14/91 i "Službeni list RBiH", br. 4/92 i 6/92) i ovom uredbom, ako posebnim propisima taj nadzor nije stavljen u nadležnost drugih organima.

Dvije ili više općina mogu organizovati zajedničko vršenje inspekcijiskog nadzora iz svog djelokruga.

Član 3.

Poslove elektroenergetске inspekcije u Republici vrše općinski i republički elektroenergetски inspektori (u daljem tekstu: inspektor).

Za općinskog elektroenergetskog inspektora (u daljem tekstu: općinski inspektor) može se postaviti diplomirani elektro inženjer sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od

najmanje tri godine na poslovima proizvodnje - ugradnje ili eksploatacije elektroenergetskih postrojenja.

Za republičkog elektroenergetskog inspektora (u daljem tekstu: republički inspektor) može se postaviti diplomirani elektro inženjer sa položenim stručnim ispitom i radnim iskustvom od najmanje pet godina na poslovima projektovanja, proizvodnje-ugradnje ili eksploatacije elektroenergetskih postrojenja.

Član 4.

Općinski inspektor vrši sve poslove inspekcijiskog nadzora iz člana 1. ove uredbe, osim poslova koji su stavljeni u nadležnost republičkom inspektor.

Član 5.

Republički inspektor vrši poslove inspekcijiskog nadzora iz člana 1. ove uredbe koji se odnose na:

- elektroenergetska postrojenja za proizvodnju električne energije snage 3,5 MW i veće;
- elektroenergetska postrojenja za prenos i distribuciju električne energije 35 kV i veće;
- potrošače električne energije snage 3,5 MW i više;
- tehničko upravljanje elektroenergetskog sistema.

Republički inspektor može vršiti neposredan inspekcijiski nadzor iz nadležnosti općinskog inspektora kada je neophodno da se preduzmu hitne mjere u cilju obezbjeđenja izvršavanja zakona, drugih propisa i općih akata, kao i radi ostvarivanja uvida u stanje i probleme u ovoj oblasti.

Republički inspektor vrši i druge poslove utvrđene zakonom.

Član 6.

Investitor je dužan u postupku pribavljanja rješenja o odobrenju za građenje dostaviti projektu dokumentaciju nadležnom organu elektroenergetске inspekcije radi ovjere o njenoj usklađenosti sa zahtjevom iz ove uredbe.

Korisnik, odnosno investitor dužan je, u roku od 15 dana prije početka radova, obavijestiti Ministarstvo energetike, rudarstva i industrije, o namjeravanoj ugradnji novih i rekonstrukciji postojećih ili trajnom stavljanju van pogona elektroenergetskih postrojenja, iz člana 5. stav 1. ove uredbe.

Obavijest iz stava 2. ovog člana obavezno sadrži: opis planiranih radova i osnovne tehničke karakteristike novih, odnosno uzroka trajnog stavljanja van pogona postojećih elektroenergetskih postrojenja.

Za ostala elektroenergetska postrojenja korisnik, odnosno investitor podnosi obavijest nadležnom općinskom organu na način i u rokovima utvrđenim u st. 2. i 3. ovog člana.

Član 7.

Korisnik odnosno investitor ne može otpočeti sa korišćenjem elektroenergetskog postrojenja prije izvršenog tehničkog prijema i izdavanja rješenja o upotrebi u skladu sa zakonom.

Radu komisije za tehnički prijem iz stava 1. ovog člana prisustvuje, obavezno po službenoj dužnosti nadležni inspektor.

Ako nadležni inspektor ocijeni da izgrađeno, odnosno ugrađeno elektroenergetsko postrojenje ne zadovoljava uslove propisane zakonom i ovom uredbom ne može se izdati upotrebna dozvola i otpočeti sa korišćenjem, dok se ne otklone uzroci nezadovoljenja uslova.

Član 8.

Korisnik, odnosno investitor elektroenergetskog postrojenja dužan je u najkraćem roku obavijestiti organ uprave nadležan za poslove elektroenergetске inspekcije u slučajevima obusta-

vljanja rada zbog oštećenja, havarije ili eksplozije, ako su ugroženi ljudski životi i okolina ili ako je zbog toga nastala veća materijalna šteta.

Član 9.

U vršenju inspeksijskog nadzora inspektor je dužan naročito da provjerava:

- tehničku dokumentaciju i isprave na osnovu kojih se vrši izgradnja elektroenergetskih postrojenja, izdate od strane nadležnog organa i njihovu usklađenost sa zakonom, drugim propisima i aktima;

- da li korisnik pravilno i u skladu sa tehničkim propisima, upotrebljava, rukuje i održava u ispravnosti i bezbjednom stanju elektroenergetski postrojenja i tehničku dokumentaciju;

- da li lica koja se bave projektovanjem, izgradnjom, rukovanjem i održavanjem elektroenergetskih postrojenja, imaju propisanu stručnu spremu, osposobljenost i položen stručni ispit;

- da li se uredno vode propisane knjige o radu elektroenergetskih postrojenja i da li se redovno ovjeravaju od strane odgovornog radnika;

- provođenje mjera za ostvarivanje elektroenergetskog bilansa, obustava ili ograničenja u isporuci, te kvalitet isporučene električne energije.

Član 10.

Pregled, ocjena i nostrifikacija tehničke dokumentacije kao i polaganje stručnih ispita za rukovaoce elektroenergetskim postrojenjima urediće se posebnim pravilnikom koji donosi ministar energetike, rudarstva i industrije.

Član 11.

Inspektor ima pravo da, u vršenju inspeksijskog nadzora, naredi korisniku da izvrši odgovarajuća ispitivanja u svrhu utvrđivanja tehničke ispravnosti, uzroka oštećenja ili havarije elektroenergetskih postrojenja, u slučajevima kada se to na drugi način ne može utvrditi.

Član 12.

Zabranjeno je ometanje ili sprečavanje inspeksijskog nadzora na bilo koji način, naročito nasilnim metodama, upotrebom sile ili prijetnjom da će se upotrijebiti sila.

Prema okolnostima slučaja, na zahtjev elektroenergetskog inspektora, nadležni organ Ministarstva unutrašnjih poslova RBiH dužan mu je obezbijediti ličnu zaštitu i pružiti pomoć u vršenju inspeksijskog nadzora.

Član 13.

Radi otklanjanja utvrđenih nedostataka i nepravilnosti inspektor će rješenjem narediti mjere koje se moraju poduzeti u određenom roku i odrediti rok u kojem se mora obavijestiti nadležni organ o njihovom otklanjanju.

Član 14.

Inspektor ima pravo i dužnost naročito da naredi:

1. da se obustavi izgradnja elektroenergetskog postrojenja, u slučajevima:

- a) ako se radovi ne izvode prema projektnoj tehničkoj dokumentaciji, tehničkim propisima, standardima i normativima, što može dovesti u pitanje sigurnost postrojenja, život ljudi i životinja ili prouzrokovati veće materijalne štete;

- b) ako u određenom vremenskom periodu nisu otklonjene utvrđene nepravilnosti i nedostaci;

2. da se zabrani upotreba elektroenergetskog postrojenja, ako njihov rad dovodi u opasnost život ili zdravlje ljudi i životinja ili ako može prouzrokovati veće materijalne štete;

3. da se zabrani izvođenje radova u blizini, pored, i iznad ili ispod elektroenergetskog postrojenja, čijim izvođenjem se ugrožava njihov pravilan rad ili dovodi u opasnost život i zdravlje ljudi ili oštećenja imovine većeg stepena.

Član 15.

Novčanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kazniće se preduzeće ili drugo pravno lice za privredni prestup:

- ako ne obavijesti nadležni organ elektroenergetske inspekcije, ili onemogući prisustvo nadležnog inspektora tehničkom prijemu, odnosno ako otpočne sa korišćenjem elektroenergetskog postrojenja suprotno ocjeni inspektora (član 7.);

- ako ne obavijesti nadležni organ elektroenergetske inspekcije o oštećenjima, havarijama ili eksplozijama (član 8.);

- ako ne postupi po naređenju inspektora da izvrši odgovarajuća ispitivanja (član 11.);

- ako nastavi sa radom elektroenergetskog postrojenja protivno naređenju inspektora (član 14.).

Za privredni prestup iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u preduzeću, odnosno drugo pravno lice novčanom kaznom od 20.000 do 50.000 dinara.

Član 16.

Novčanom kaznom od 60.000 do 120.000 dinara kazniće se preduzeće ili drugo pravno lice za prekršaj:

- ako ne posjeduje odobrenu odgovarajuću tehničku dokumentaciju (član 6.);

- ako ne podnese na pregled, ocjenu i nostrifikaciju tehničku dokumentaciju nadležnom organu elektroenergetske inspekcije (član 10.);

- ako u određenom roku ne postupi po rješenju inspektora ili ne obavijesti nadležni organ elektroenergetske inspekcije o otklanjanju utvrđenih nepravilnosti i nedostataka (član 13.).

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se samostalnim privrednik novčanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u preduzeću ili drugo pravno lice ili građanin novčanom kaznom od 15.000 do 25.000 dinara.

Član 17.

Odredbe ove uredbe koje se odnose na opštinske organe uprave nadležne za poslove elektroenergetske inspekcije, shodno se primjenjuju na organ uprave grada Sarajeva nadležan za poslove elektroenergetske inspekcije.

Radi efikasnijeg i racionalnijeg obavljanja inspeksijskog nadzora u većim industrijskim i energetske centrima u Republici postavice se republički inspektori saglasno Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva energetike, rudarstva i industrije.

Član 18.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje da važi Zakon o energetske inspekciji ("Službeni list SRBiH", broj 14/91), u dijelu koji se odnosi na inspeksijski elektroenergetski nadzor.

Član 19.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

PR broj 1383/92
21. decembra 1992. godine
Sarajevo

Predsjednik
Predsjedništva RBiH,
Alija Izetbegović, s. r.

554

Na osnovu člana 37. stav 5. Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 34/84, 41/87, 41/89 i 33/90), ministar rada i socijalne politike, izdaje

NAREDBU

**O USKLADIVANJU MJESEČNIH
NOVČANIH IZNOSA DODATNE NOVČANE
POMOĆI, DODATKA ZA ČLANA PORODICE
NESPOSOBNOG ZA RAD I DODATKA ZA
SAMOHRANOST, KAO I IMOVINSKOG
CENZUSA OD 1. SEPTEMBRA
1992. GODINE**

Mjesečni novčani iznosi dodatne novčane pomoći, dodatka za člana porodice nesposobnog za rad i dodatka za samohranost, kao i imovinski cenzus od 1. septembra 1992. godine iznose:

- dodatna novčana pomoć	3.148,00 dinara
- dodatak za člana porodice nesposobnog za rad	1.573,00 dinara
- dodatak za samohranost	1.573,00 dinara
- imovinski cenzus	2.320,00 dinara

2. Dodatna novčana pomoć iznosi 3.148,00 dinara, ako mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi 2.320,00 dinara.

3. Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu RBiH", a tač. 1. i 2. primjenjivaće se od 1. septembra 1992. godine.

Broj 04/02-534-58/92

Ministar

5. decembra 1992. godine

rada i socijalne politike

Sarajevo

Martin Raguž, s. r.

555

Na osnovu člana 37. stav 5. Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 34/84, 41/87, 41/89 i 33/90), ministar rada i socijalne politike, izdaje

NAREDBU

**O USKLADIVANJU MJESEČNIH
NOVČANIH IZNOSA CIVILNE INVALIDNINE
I DODATKA ZA NJEGU I POMOĆ DRUGOG LICA
OD 1. SEPTEMBRA 1992. GODINE**

1. Mjesečni novčani iznos civilne invalidnine i dodatka za negu i pomoć drugog lica od 1. septembra 1992. godine iznose:

1) Civilna invalidnina

I grupa - 100% tjelesnog oštećenja za lica kojima je za osnovne životne potrebe potrebna njega i pomoć drugog lica

13.421,00 dinara;

II grupa - 100% tjelesnog oštećenja

9.721,00 dinara;

III grupa - 90% tjelesnog oštećenja

7.329,00 dinara;

IV grupa - 80% tjelesnog oštećenja

5.437,00 dinara;

V grupa - 70% tjelesnog oštećenja

3.874,00 dinara;

VI grupa - 60% tjelesnog oštećenja

2.398,00 dinara;

2) Dodatak za negu i pomoć drugog lica

8.854,00 dinara.

2. Ova naredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu RBiH", a tačka 1. primjenjivaće se od 1. septembra 1992. godine.

Broj 04/02-534-59/92

Ministar

5. decembra 1992. godine

rada i socijalne politike,

Sarajevo

Martin Raguž, s. r.

556

Na osnovu člana 12. stav 3. Uredbe sa zakonskom snagom o finansijskom poslovanju ("Službeni list RBiH", broj 2/92) i člana 118. stav 1. Zakona o državnoj upravi - Prečišćeni tekst ("Službeni list SRBiH", br. 8/90, 22/90, 10/91 i 14/91 i "Službeni list RBiH", broj 4/92), ministar finansija donosi

NAREDBU

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O
USLOVIMA I NAČINU NAPLATE, RASPOLAGANJA I
PLAĆANJA GOTOVIM NOVCEM**

1. U Naredbi o uslovima i načinu naplate, raspolaganja i plaćanja gotovim novcem ("Službeni list RBiH", broj 3/92) u tački 3. na kraju stava 2. tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "u visini dvostrukog tako utvrđenog prosjeka."

2. U tački 4. u podtački d) broj "10.000" zamjenjuje se brojem "20.000".

3. Tačka 5. mijenja se i glasi:

"Za vrijeme ratnog stanja i poremećaja na tržištu Ministarstvo finansija može, u pojedinim slučajevima, odobriti isplate u gotovom novcu u iznosima većim od utvrđenih maksimuma."

4. U tački 7. na kraju stava 2. tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: "u visini dvostrukog tako utvrđenog prosjeka."

5. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu RBiH".

Broj 01-021-

21. decembra 1992. godine

Sarajevo

Ministar

Žarko Primorac, s. r.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine

Ustavni sud Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 387. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Bosne i Hercegovine i člana 72. tačka 3. Poslovnika Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ("Službeni list SRBiH", broj 1/91 i "Službeni list RBiH", broj 8/92), na sjednici održanoj 15. oktobra 1992. godine, donio je

ODLUKU

Poništavaju se Zaključci Izvršnog odbora opštine Banjaluka, broj 12/1-479/91 od 4. 10. 1991. godine.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu RBiH" i u "Službenom glasniku opštine Banjaluka".

Obrazloženje

Prijedlogom Vlade SRBiH od 24. 12. 1991. godine, pokrenut je postupak za ocjenjivanje ustavnosti i zakonitosti navedenih zaključaka, kojima je naloženo svim preduzećima u opštini Banjaluka da se za vrijeme trajanja obaveze odziva na vojni poziv, radnici koji se nisu odazvali na vojni poziv udaljavaju sa rada, a radnicima koji se nisu odazvali na vojni poziv i ne dolaze na posao pet dana, izrekne mjera prestanka radnog odnosa.

Zakonom o državnoj upravi ("Službeni list SRBiH", broj 8/90 - prečišćeni tekst, br. 27/90, 10/91 i 14/91), odredbom člana 69. koja je bila na snazi u vrijeme donošenja osporenih zaključaka, bila su propisana prava i dužnosti koje su prema organizacijama udruženog rada mogli da vrše izvršni organi i organi uprave u okviru svojih ovlaštenja. Prema toj zakonskoj odredbi izvršni odbor opštine nije bio ovlašten za donošenje akata sa sadržinom kakva je u osporenim zaključcima. Stoga su osporeni zaključci u suprotnosti sa navedenom zakonskom odredbom.

Osim toga, u toku postupka pred ovim sudom, utvrđeno je da osporeni zaključci nisu objavljeni, što, po ocjeni Ustavnog suda, nije u saglasnosti sa članom 219. Ustava Republike Bosne i Hercegovine, prema kojoj se zakoni i drugi propisi i opšti akti organa društveno-političkih zajednica objavljuju prije nego što stupe na snagu.

Na osnovu izloženog odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

U broj 204/91
15. oktobra 1992. godine
Sarajevo

Predsjednik
Ustavnog suda BiH
prof. dr Ismet Dautbašić, s.r.

SADRŽAJ

544 Uredba sa zakonskom snagom o obustavi od primjene stava 1. tačke 1. Amandmana LXXIII na Ustav Republike Bosne i Hercegovine	609	551 Uredba sa zakonskom snagom o prodaji robe za strana sredstva plaćanja	612
545 Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopuni Zakona o izboru i opozivu članova Predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine	609	552 Uredba sa zakonskom snagom o termoeenergetskoj inspekciji	614
546 Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Bosne i Hercegovine	609	553 Uredba sa zakonskom snagom o elektroenergetskoj inspekciji	616
547 Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o organizaciji Republičke uprave	610	554 Naredba o uskladjivanju mjesečnih novčanih iznosa dodatne novčane pomoći, dodatka za člana porodice nesposobnog za rad i dodatka za samohranost, kao i imovinskog cenzusa od 1. septembra 1992. godine	618
548 Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o primjeni Zakona o izvršenju krivičnih i prekršajnih sankcija za vrijeme neposredne ratne opasnosti ili za vrijeme ratnog stanja	611	555 Naredba o uskladjivanju mjesečnih novčanih iznosa civilne invalidnine i dodatka za njegu i pomoć drugog lica od 1. septembra 1992. godine	618
549 Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o okružnim vojnim sudovima	611	556 Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe o uslovima i načinu naplate, raspolaganja i plaćanja gotovim novcem	618
550 Uredba sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Uredbe sa zakonskom snagom o okružnom vojnom tužilaštvu	612		

USTAVNI SUD BOSNE I HERCEGOVINE

Odluka o poništavanju Zaključaka Izvršnog odbora opštine Banjaluka, broj 12/1-479/91 od 4. 10. 1991. godine.

618

U izdanju Skupštine grada Sarajeva, a u redakciji i administraciji NIO Službeni list RBiH izašlo je do sada u toku 1992. godine jedanaest brojeva glasila

"Službene novine grada Sarajeva"

Brojeve možete kupiti u prostorijama
NIO Službeni list RBiH Sarajevo, Magribija 3.
Informacije možete dobiti na telefon:

(071) 66 34 71 i tel/fax 66 34 70.

U izdanju NIO Službeni list RBiH Sarajevo priprema se

Zbirka propisa o radnim odnosima u ratnim uslovima

koja obuhvata sve propise iz ove oblasti objavljene u "Službenom listu RBiH" od broja do 21/92, kao:

Odluka o proglašenju neposredne ratne opasnosti ("Službeni list RBiH" broj 1/92)
Odluka o zavođenju radne obaveze ("Službeni list RBiH" broj 1/92)
Odluka o proglašenju ratnog stanja ("Službeni list RBiH" broj 7/92)
Uredba o radnoj obavezi ("Službeni list RBiH" broj 19/92)
Uredba o kriterijumima i normativima raspoređivanja građana i materijalnih sredstava u oružane snage i druge potrebe odbrane ("Službeni list RBiH" broj 19/92)
Uredba sa zakonskom snagom o radnim odnosima za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ratne opasnosti ("Službeni list RBiH" broj 21/92)
i izvode iz propisa koji regulisu radne odnose u pojedinim djelatnostima.

Ova Zbirka zajedno sa Komentarom Zakona o osnovnim pravima iz radnih odnosa i Zakona o radnim odnosima autora Mehmeda Dekovića čini jednu cjelinu.

U cilju utvrđivanja odgovarajućeg broja primjeraka, molimo zainteresirane da svoje potrebe prijave na adresu:

NIO Službeni list RBiH Sarajevo, Magribija 3.
ili na tel. (071) 66 34 71 i tel/fax 66 34 70.